



Osnovni podaci		
Prezime	AGIĆ	
Ime	ENVER	
Datum rođenja	03.02.1965.	
Mjesto rođenja	Tojšići, Kalesija	
Država rođenja	BiH	
Zvanje	docent	
Titula	doktor tehničkih nauka	Dr
Uža naučna oblast	Elektronika i elektronski sistemi	
E-mail	enver.agic@univerzitetpim-brcko.com enveragic99@gmail.com	
Tel.	+387 51 378-300	
Ustanova	Univerzitet PIM	
Pozicija	Nastavnik - Tehnički fakultet	

Podaci o stečenim diplomama					
Godina	Vrsta rada	Mjesto	Ustanova	Naziv rada	Naučna oblast
2014.	Doktorat	Osijek	Univerzitet J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet	„Procjena rizika ulaganja elektroprivrede na otvorenom tržištu s ekonomskim i okolišnim ograničenjima“	Elektrotehnika-elektroenergetika
2008.	Magistarski	Tuzla	Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli, oblast elektrotehnika-elektroenergetika	„Mogućnosti energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine“	Tehničke nauke
1989.	Diplomski	Tuzla	Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli , elektrotehnika-elektroenergetika, primijenjena elektrotehnika u industriji i rudarstvu	„Proračun struja kratkog spoja u TG “Birač“Zvornik“	Elektrotehnika

Podaci o izborima u zvanje				
Godina	Naziv zvanja	Red. broj izbora	Ustanova	Naučna oblast
2020.	Docent	1	Univerzitet PIM, Banja Luka	Elektrotehnika i elektronski sistemi
1995.	Asistent	1	Fakultet elektrotehnike i mašinstva, Tuzla	Zaštita tehnike i elektromagnetnih polja

Podaci o predmetima						
Naziv predmeta	Studijski program	Ciklus studija	Godina studija	Semestar	Fakultet	
Elektrotehnika sa elektronikom	Industrijsko inženjerstvo i menadžment	I	2	2	Tehnički	
Mašine i aparati	Industrijsko inženjerstvo i menadžment	I	3	1	Tehnički	

Učešće u Erasmus projektima			
Godina	Vrsta	Ustanova	Naziv projekta

Publikacije	
Prezime i ime autora, godina izdanja publikacije, naslov publikacije, izdavač, mjesto izdanja	
Agić, E., Šljivac, D., & Agić, B. (2021). Transient analysis at Short Circuit and start of induction Motor. <i>In Proceedings 7st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energetics</i> . Niš, Serbia.	
Agić, E., Haličević, S., & Agić, B. (2020). Influence of Charges on the Price of Electricity - The Case of a Public Company "Elektroprivreda BiH. <i>In Proceedings Sarajevo "6st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energetics</i> , (pp. 29-32). Niš, Serbia.	
Agić, E., Šljivac, D., Haličević, S., & Agić, B. (2020). Influence on OnOff Switches of unloaded Transformer on electricity quality. <i>In Poceedings 6st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energetics</i> . (pp. 251-254). Serbia, Niš.	

Učešće u projektima		
Naziv projekta	vrijeme trajanja projekta	uloga/pozicija

Učešće u naučnim skupovima (Naziv naučno-stručnog skupa, godina održavanja, mjesto održavanja)
7st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energetics. Niš, Serbia. 2021.